



ODNOSI EU I SAD

EU i SAD dominiraju u globalnoj trgovini, igraju vodeću ulogu u međunarodnim političkim odnosima, kao i u ostatku svijeta. Oni se često ne slažu u velikom rasponu specifičnih pitanja, kao i često o različitim političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima.

Pošto EU nema potpuno integrisanu spoljnu politiku, odnosi mogu biti složeniji kada države članice nemaju zajednički dogovoreni stav, jer je spoljna politika EU bila podeljena tokom rata u Iraku. Razumevanje odnosa danas znači i preispitivanje događaja koji su prethodili stvaranju Evropske ekonomske zajednice.





Američki protekcionizam

Trgovinski odnosi između EU-a i SAD-a problematični su otkada je Donald Tramp stupio na vlast u Bijeloj kući. Pregovori o Transatlantskom trgovinskom i investicijskom partnerstvu (TTIP) su krajem 2016. zaustavljeni do daljnjega.

Kada je Tramp najavio uvođenje dodatnih nameta na uvoz čelika i aluminija, zastupnici su poručili da je to neprihvatljivo i nije u skladu s pravilima WTO-a. Parlament je također izrazio zabrinutost zbog američkih carina na španjolske masline, uvedene u siječnju 2018., nakon što je SAD odlučio da se uvoze ispod tržišne cijene.

Napetosti su eskalirale prošle godine kada je američki predsjednik u ime nacionalne sigurnosti zaprijetio dodatnim carinama na europske automobile. Predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, sastao se s Trumpom u ime EU-a kako bi raspravljali o prijetnji. Postignut je dogovor o ponovnim pokretanjem pregovora o trgovini.

Različiti prioriteti

Mišljenja i prioriteti Europske unije i SAD-a razilaze se u brojnim pitanjima. EU želi zaštititi svoju automobilsku industriju, dok SAD pokušava olakšati američkim poljoprivrednicima prodaju njihovih proizvoda u Europi.

Tradicionalno, EU je bio oprezniji kada je riječ o proizvodnji hrane, zabranivši proizvode poput govedine tretirane hormonima i piletinu opranu klorom.

Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu, [Bernd Lange](#) (S&D, Njemačka) izjavio je: „Nisam siguran što će se dogoditi. I da, mislim da je cijela strategija iza nacрта mandata za pregovore samo način da se smiri situacija i kupi vrijeme.“


Lange je također bio vodeći zastupnik za TTIP pregovore. Ističe da se situacija značajno promijenila: „Imamo novu vladu u SAD-u i to je dovelo do velikih promjena. Ova vlada ima jasnu novu trgovinsku strategiju izgrađenu na dva stupa. Jedan je povratak investicija u SAD, stoga imaju zaštitne mjere, dok se drugi temelji na smanjenju utjecaja Kine.“



Uloga Kongresa i Europskog parlamenta

Zastupnik Bernd Lange naglašava da bi Parlament mogao imati bitnu ulogu u poticanju odnosa između EU-a i SAD-a zahvaljujući brojnim kontaktima koje ima s Kongresom i dionicima.

“U ustavu Sjedinjenih Država trgovina je pravo koje pripada Kongresu i imaju neke delegirane akte za davanje ovlasti predsjedniku. Oba parlamenta igraju važnu ulogu ... oba su potrebna za stvaranje boljeg poretka u ovom globaliziranom svijetu kada je u pitanju trgovina i sigurnost.”

The background consists of a dark, textured overlay of the United States flag (stars and stripes) and the European Union flag (stars on a blue field). In the foreground, there is a 3D geometric graphic made of several overlapping, semi-transparent blue and grey rectangular planes that create a sense of depth and movement, resembling a stylized arrow or a modern architectural element.

SAD i EU su se i ranije sukobljavali oko trgovine, primjerice, zbog nameta na banane zbog kojeg je bilo lakše nekim afričkim i karipskim državama uvoziti u EU, na štetu proizvođača iz Južne Amerike.

EU je također bio u sukobu s SAD-om i Kanadom oko govedine i hormona koji se koriste u uzgoju, što je potencijalno opasno za zdravlje. Ovo je riješeno 2012.

kad je EU dozvolio povećani uvoz govedine bez hormona iz obje zemlje.




Odnosi EU i SAD

Diplomatski odnosi između EU i Sjedinjenih Država datiraju iz 1953. godine. Odnos između EU i Sjedinjenih Država jedan je od najvažnijih bilateralnih odnosa u svetu. EU i SAD su najveće ekonomske i vojne sile na svetu, dominiraju nad globalnom trgovinom, igraju vodeću ulogu u međunarodnim političkim odnosima, i šta god neko kaže važno je ne samo drugoj, već i većini ostalog svijeta.


Ovi početni parlamentarni kontakti, u kojima je učestvovao samo Predstavnički dom, postali su poznati kao Interparlamentarna grupa Evropske zajednice Sjedinjenih Država. Ubrzo nakon što su ove rane razmene pokrenute, članovi Doma i evropski poslanici počeli su se sastajati dva puta godišnje, jednom u Sjedinjenim Državama i jednom u Evropi. 15. januara 1999. godine, tokom 50. međuparlamentarnog sastanka u Strazburu, Evropski parlament i američki Predstavnički dom formalizirali su svoju institucionalnu saradnju u okviru koji se zove Transatlantski dijalog zakonodavca (TLD). Ovaj međuparlamentarni odnos zaista je najduži i najintenzivniji u istoriji Evropskog parlamenta.

Sastanci TLD-a su podeljeni u radne sesije o temama od zajedničkog interesa, kao što su spoljni poslovi, ekonomski odnosi, trgovina, sajber-bezbednost i energija. Nakon svakog sastanka, TLD donosi zajedničku izjavu u kojoj utvrđuje stavove dogovorene od strane obe delegacije.






U širem smislu, TLD takođe uključuje kontakte između komplementarnih odbora u Predstavničkom domu SAD-a i Evropskog parlamenta. Kao takve, aktivnosti TLD-a su se proširile na video konferencije, posebne radne grupe o temama od obostranog interesa, kao i igrajući olakšavajuću ulogu za direktnu razmenu odbora-odbora između zakonodavnih odbora Evropskog parlamenta i američkog Kongresa.



Pored toga, Evropski parlament osnovao je Upravni odbor TLD-a, koji uključuje predsednike svih odbora sa prekooceanskim dimenzijama.

Trenutno delegaciju Evropskog parlamenta za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama (D-US) čine Radosław Sikorski (EPP, PL) kao predsedavajući, Miapetra Kumpula-Natri (SD, Finska) i Nicolae Stefanuta (Renew, RO) kao 1. mesto. i drugi potpredsednici.



Što se tiče uvođenja poslaničkog vijeća u EU, kopredsjedavajući Wilson i Meeks objavili su sljedeću zajedničku izjavu:

„Evropska unija igra značajnu ulogu u očuvanju i promociji naših zajedničkih vrednosti slobode i demokratije širom Evrope i širom sveta. Naša zajednička težnja za postizanjem evropskog mira i prosperiteta nesumnjivo je u interesu Sjedinjenih Država i naših evropskih prijatelja, stvaranjem radnih mesta. ”

„Zahvaljujemo ostalim članicama što su nam se pridružile na ovom dvostranačkom kluku i radujemo se saradnji sa njima kako bismo ojačali naša partnerstva sa našim saveznicima u EU, da svet učinimo sigurnijim mestom, promovišući mir kroz snagu.“



HVALA VAM NA PAŽNJI...